

Sample Identification # and Location	Date/Time Collected	Date/Time Analyzed	Container ID	Analyte	Results	NYSDOH Action Level	Units
RE1	4/27/2021 05:15	5/13/2021 13:11	70171608001	Lead	2.7	15	ug/L
RE2	4/27/2021 05:20	5/13/2021 13:14	70171608002	Lead	3.4	15	ug/L
RE3	4/27/2021 05:22	5/13/2021 13:15	70171608003	Lead	<1.0	15	ug/L
RE4	4/27/2021 05:25	5/13/2021 13:16	70171608004	Lead	1.6	15	ug/L
RE5	4/27/2021 05:30	5/13/2021 13:17	70171608005	Lead	1.3	15	ug/L
RE6	4/27/2021 05:32	5/13/2021 13:17	70171608006	Lead	1.5	15	ug/L
RE7	4/27/2021 05:35	5/13/2021 13:20	70171608007	Lead	<1.0	15	ug/L
RE8	4/27/2021 05:36	5/13/2021 13:21	70171608008	Lead	1.1	15	ug/L
RE9	4/27/2021 05:38	5/13/2021 13:22	70171608009	Lead	1.7	15	ug/L
RE10	4/27/2021 05:42	5/13/2021 13:23	70171608010	Lead	1.2	15	ug/L
RE11	4/27/2021 05:44	5/13/2021 13:24	70171608011	Lead	2.3	15	ug/L
RE12	4/27/2021 05:49	5/13/2021 13:27	70171608012	Lead	<1.0	15	ug/L
RE12A	4/27/2021 05:49	5/13/2021 13:28	70171608013	Lead	<1.0	15	ug/L
RE13	4/27/2021 05:59	5/13/2021 13:29	70171608014	Lead	1.2	15	ug/L
RE14	4/27/2021 06:02	5/13/2021 13:32	70171608015	Lead	1.8	15	ug/L
RE15	4/27/2021 06:05	5/13/2021 13:33	70171608016	Lead	1.1	15	ug/L
RE16	4/27/2021 06:06	5/13/2021 13:34	70171608017	Lead	75.5	15	ug/L
RE17	4/27/2021 06:09	5/13/2021 13:35	70171608018	Lead	1.1	15	ug/L
RE18	4/27/2021 06:13	5/13/2021 13:36	70171608019	Lead	1.1	15	ug/L
RE19	4/27/2021 06:15	5/13/2021 13:36	70171608020	Lead	3.0	15	ug/L
RE20	4/27/2021 06:25	5/13/2021 13:39	70171608021	Lead	2.0	15	ug/L
RE21	4/27/2021 06:24	5/13/2021 13:44	70171608022	Lead	1.2	15	ug/L
RE22	4/27/2021 06:26	5/13/2021 13:45	70171608023	Lead	<1.0	15	ug/L
RE23	4/27/2021 06:29	5/13/2021 13:46	70171608024	Lead	1.5	15	ug/L
RE24	4/27/2021 06:31	5/13/2021 13:47	70171608025	Lead	<1.0	15	ug/L
RE25	4/27/2021 06:35	5/13/2021 13:48	70171608026	Lead	4.5	15	ug/L
RE26	4/27/2021 06:40	5/13/2021 13:49	70171608027	Lead	5.5	15	ug/L
RE27	4/27/2021 06:40	5/13/2021 13:50	70171608028	Lead	5.4	15	ug/L
RE28	4/27/2021 06:44	5/13/2021 13:51	70171608029	Lead	<1.0	15	ug/L
RE29	4/27/2021 06:48	5/13/2021 13:52	70171608030	Lead	<1.0	15	ug/L
RE30	4/27/2021 06:50	5/13/2021 13:54	70171608031	Lead	<1.0	15	ug/L
RE31	4/27/2021 06:55	5/13/2021 13:57	70171608032	Lead	<1.0	15	ug/L
RE32	4/27/2021 07:03	5/13/2021 13:58	70171608033	Lead	2.4	15	ug/L
RE33	4/27/2021 07:04	5/13/2021 13:59	70171608034	Lead	10.5	15	ug/L
RE33A	4/27/2021 07:04	5/13/2021 14:00	70171608035	Lead	44.2	15	ug/L
RE34	4/27/2021 07:04	5/13/2021 14:01	70171608036	Lead	2.9	15	ug/L
RE36	4/27/2021 05:22	5/13/2021 14:02	70171608037	Lead	<1.0	15	ug/L
RE37	4/27/2021 05:20	5/13/2021 14:03	70171608038	Lead	<1.0	15	ug/L
RE38	4/27/2021 05:15	5/13/2021 14:06	70171608039	Lead	8.9	15	ug/L
RE39	4/27/2021 05:24	5/13/2021 14:07	70171608040	Lead	<1.0	15	ug/L
RE40	4/27/2021 05:30	5/13/2021 14:10	70171608041	Lead	<1.0	15	ug/L
RE41	4/27/2021 05:32	5/13/2021 14:13	70171608042	Lead	<1.0	15	ug/L
RE42	4/27/2021 05:35	5/13/2021 14:13	70171608043	Lead	<1.0	15	ug/L
RE43	4/27/2021 05:36	5/13/2021 14:14	70171608044	Lead	<1.0	15	ug/L
RE44	4/27/2021 05:38	5/13/2021 14:17	70171608045	Lead	<1.0	15	ug/L
RE45	4/27/2021 05:45	5/13/2021 14:18	70171608046	Lead	2.3	15	ug/L
RE46	4/27/2021 05:45	5/13/2021 14:19	70171608047	Lead	2.3	15	ug/L
RE47	4/27/2021 05:52	5/13/2021 14:20	70171608048	Lead	2.2	15	ug/L

RE47A	4/27/2021 05:52	5/13/2021 14:21	70171608049	Lead	<1.0	15	ug/L
RE47B	4/27/2021 05:52	5/13/2021 14:22	70171608050	Lead	<1.0	15	ug/L
RE48	4/27/2021 05:55	5/13/2021 14:23	70171608051	Lead	<1.0	15	ug/L
RE49	4/27/2021 05:55	5/13/2021 14:26	70171608052	Lead	2.3	15	ug/L
RE50	4/27/2021 05:56	5/13/2021 14:29	70171608053	Lead	4.2	15	ug/L
RE51	4/27/2021 05:59	5/13/2021 14:30	70171608054	Lead	<1.0	15	ug/L
RE52	4/27/2021 06:02	5/13/2021 14:31	70171608055	Lead	<1.0	15	ug/L
RE54	4/27/2021 06:05	5/13/2021 14:31	70171608056	Lead	<1.0	15	ug/L
RE55	4/27/2021 06:09	5/13/2021 14:32	70171608057	Lead	<1.0	15	ug/L
RE56	4/27/2021 06:11	5/13/2021 14:33	70171608058	Lead	3.9	15	ug/L
RE57	4/27/2021 06:13	5/13/2021 14:34	70171608059	Lead	<1.0	15	ug/L
RE58	4/27/2021 06:15	5/13/2021 14:35	70171608060	Lead	<1.0	15	ug/L
RE65	4/27/2021 06:24	5/13/2021 14:40	70171608061	Lead	<1.0	15	ug/L
RE66	4/27/2021 06:29	5/13/2021 14:43	70171608062	Lead	4.4	15	ug/L
RE67	4/27/2021 06:29	5/13/2021 14:44	70171608063	Lead	<1.0	15	ug/L
RE68	4/27/2021 06:35	5/13/2021 14:45	70171608064	Lead	6.5	15	ug/L
RE69	4/27/2021 06:31	5/13/2021 14:46	70171608065	Lead	<1.0	15	ug/L
RE70	4/27/2021 06:41	5/13/2021 14:47	70171608066	Lead	1.1	15	ug/L
RE71	4/27/2021 06:41	5/13/2021 14:48	70171608067	Lead	1.4	15	ug/L
RE72	4/27/2021 06:44	5/13/2021 14:49	70171608068	Lead	<1.0	15	ug/L
RE73	4/27/2021 06:44	5/13/2021 14:51	70171608069	Lead	2.0	15	ug/L
RE74	4/27/2021 06:48	5/13/2021 14:52	70171608070	Lead	<1.0	15	ug/L
RE75	4/27/2021 06:48	5/13/2021 14:53	70171608071	Lead	<1.0	15	ug/L
RE76	4/27/2021 06:55	5/13/2021 14:56	70171608072	Lead	<1.0	15	ug/L
RE77	4/27/2021 06:55	5/13/2021 14:57	70171608073	Lead	1.1	15	ug/L
RE78	4/27/2021 06:50	5/13/2021 14:58	70171608074	Lead	<1.0	15	ug/L
RE79	4/27/2021 06:50	5/13/2021 14:59	70171608075	Lead	1.2	15	ug/L
RE86	4/27/2021 05:56	5/13/2021 15:00	70171608076	Lead	2.1	15	ug/L
RE87	4/27/2021 06:20	5/13/2021 15:03	70171608077	Lead	1.0	15	ug/L
RE88	4/27/2021 06:20	5/13/2021 15:04	70171608078	Lead	18.6	15	ug/L
RE89	4/27/2021 07:05	5/13/2021 15:05	70171608079	Lead	14.5	15	ug/L
RE90	4/27/2021 07:05	5/13/2021 15:05	70171608080	Lead	2.8	15	ug/L
RE36A	4/27/2021 05:22	5/13/2021 15:08	70171608081	Lead	2.0	15	ug/L

NYSDOH Action Level for Lead of 15 ppb